

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08-2776/4
Podgorica, 5. decembar 2013. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 28. novembra 2013. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAKSAMA NA PRISTUP ODREĐENIM USLUGAMA OD OPŠTEG INTERESA I ZA UPOTREBU DUVANSKIH PROIZVODA I ELEKTROAKUSTIČNIH I AKUSTIČNIH UREĐAJA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu s članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 51/06 i 66/06 i "Službeni list CG", broj 88/09), ovaj zakon donese po skraćenom postupku iz razloga koji su sadržani u obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su dr RADOJE ŽUGIĆ, ministar finansija i MARINA PEROVIĆ, v.d. pomoćnika ministra.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s.r.

Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAKSAMA NA PRISTUP ODREĐENIM
USLUGAMA OD OPŠTEG INTERESA I ZA UPOTREBU DUVANSKIH PROIZVODA
I ELEKTROAKUSTIČNIH I AKUSTIČNIH UREĐAJA

Član 1

U Zakonu o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja ("Službeni list CG", broj 28/12), u članu 1 stav 2 tačka 2 briše se.

Dosadašnje tač. 3, 4 i 5 postaju tač. 2, 3 i 4.

Član 2

Član 2 mijenja se i glasi:

„Takse iz člana 1 stav 2 tač. 1, 2 i 3 ovog zakona prihod su budžeta Crne Gore.
Taksa iz člana 1 stav 2 tačka 4 ovog zakona prihod je budžeta jedinice lokalne samouprave.“

Član 3

Član 4 mijenja se i glasi:

„Taksa iz člana 3 ovog zakona plaća se u visini od 7% na iznos troškova iskazanih na računu za aktivnu postpejd SIM karticu, odnosno vrijednost utroška aktivne pripejd SIM kartice, mjesečno.

Taksa na SIM karticu ne plaća se ukoliko je ukupan iznos troškova iskazanih na računu, odnosno vrijednost utroška iz stava 1 ovog člana manja od 5 eura.

Taksa iz stava 1 ovog člana ne ulazi u osnovicu za obračun poreza a dodatu vrijednost (u daljem tekstu:PDV).“

Član 4

Čl. 6, 7 i 8, brišu se.

Član 5

U članu 9 riječi: "tačka 3" zamjenjuju se riječima: "tačka 2".

Član 6

U članu 12 riječi: "tačka 4" zamjenjuju se riječima: "tačka 3", a riječi: " upotrebu duvanskih proizvoda" zamjenjuju se riječima: "obavljanje ugostiteljske djelatnosti."

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"U ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge smještaja, taksa iz stava 1 ovog člana, plaća se na prostor u kojem se priprema i služi hrana, piće i napici."

Član 7

U članu 13 riječi: "upotrebu duvanskih proizvoda", zamjenjuju se riječima: "obavljanje ugostiteljske djelatnosti".

Član 8

Naslov iznad člana 14 i član 14 mijenjaju se i glase:

„ Obaveza obračunavanja, plaćanja i obavještanja

Visinu takse iz člana 13 ovog zakona obračunava i plaća vlasnik, odnosno korisnik ugostiteljskog objekta.

Obveznik iz stava 1 ovog člana koji koristi objekat za upotrebu duvanskih proizvoda, dužan je da nadležnom poreskom organu (u daljem tekstu: poreski organ), podnese obračun takse iz člana 13 ovog zakona na propisanom obrascu.

Poreski organ na osnovu primljenog obrasca iz stava 2 ovog člana, upisuje vlasnika odnosno korisnika ugostiteljskog objekta u evidenciju obveznika takse za upotrebu duvanskih proizvoda u ugostiteljskom objektu.

Obrazac iz stava 2 ovog člana, koji je ovjeren od strane poreskog organa, predstavlja dokaz da se ugostiteljski objekat koristi kao objekat za upotrebu duvanskih proizvoda.

Obveznik iz stava 1 ovog člana podnosi poreskom organu obrazac iz stava 2 ovog člana do 15. januara tekuće godine.

Vlasnik odnosno korisnik ugostiteljskog objekta, koji objekat ne koristi za upotrebu duvanskih proizvoda, dužan je da o tome obavijesti poreski organ do 15. januara tekuće godine.

U slučaju da vlasnik odnosno korisnik objekta ne obavijesti poreski organ, shodno stavu 6 ovog člana, smatraće se obveznikom takse u smislu stava 1 ovog člana.

Vlasnik odnosno korisnik objekta koji tokom godine otpočne sa upotrebom duvanskih proizvoda u ugostiteljskom objektu, dužan je poreskom organu podnijeti obrazac iz stava 2 ovog člana u roku od 5 dana od dana otpočinjanja korišćenja objekta za upotrebu duvanskih proizvoda.

Uz obrazac iz stava 2 ovog člana podnosi se i dokaz o kvadraturi ugostiteljskog objekta, posjedovni list ili odobrenje za rad od nadležnog organa lokalne uprave.

Obveznik iz stava 1 ovog člana plaća taksu iz člana 13 ovog zakona, do kraja narednog mjeseca, za prethodni kvartal."

Član 9

U čl. 15 i 16 riječi: "tačka 5" zamjenjuju se riječima: "tačka 4".

Član 10

U članu 18 stav 1 riječi: "čl. 5, 8 i 11" zamjenjuju se riječima: "čl. 5 i 11".

Član 11

U članu 19 stav 2 riječi: "tačka 5" zamjenjuju se riječima: "tačka 4".

Član 12

U članu 20 stav 1 tačka 2 briše se.

Dosadašnje tač. 3 i 4 postaju tač. 2 i 3.

Član 13

U članu 21 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

“2) ne podnese obračun takse ili ne obavijesti poreski organ u skladu sa članom 14 st. 2 i 6 ovog zakona (član 14 st. 2 i 6).”

Član 14

U članu 24 st. 1 i 2 riječi: “do 1. januara 2014. godine”, zamjenjuju se riječima: “do 1. januara 2015.godine”.

Član 15

Poslije člana 24 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 24a

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Uredba o načinu ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja takse na tarifno brojilo („Službeni list CG“, broj 44/12). ”

Član 16

U članu 25 riječi: “do 1. januara 2014. godine”, zamjenjuju se riječima: “do 1. januara 2015. godine”.

Član 17

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom listu Crne Gore», a primjenjivaće se od 1. januara 2014. godine.

O B R A Z L O Ž E N J E

I Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16, tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru, u koje spada i uvođenje poreza radi obezbjeđenja sredstava za finansiranje javnih rashoda.

II Razlozi za donošenje zakona

Osnovni razlozi za donošenje *Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičih i akustičnih uređaja*, obrazlažu se potrebom stabilizacije javnih finansija uz istovremeno obezbjeđenje fiskalne konsolidacije, odnosno finansijske i makroekonomske stabilnosti.

Imajući u vidu da je Zakon o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičih i akustičnih uređaja ("Službeni list CG", broj 28/12), donešen kao zakon privremenog karaktera (do 1. januara 2014. godine), njegovim produženjem obezbijedilo bi se dodatnih cca. 6,7mil.€ na godišnjem nivou.

III Usaglašenost sa evropskim zakonodavstvom i potvrđenim međunarodnim konvencijama

Ne postoji izvor prava EU ove vrste koji reguliše ovu oblast, odnosno sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti.

IV Razlozi za donošenje zakona po skraćenom postupku

U cilju stabilizacije javnih finansija i obezbjeđenja dodatnih prihoda u Budžetu, neophodno je da se ubrza proces usvajanja predmetnog zakona. Stoga, Vlada Crne Gore predlaže da Skupština, shodno članu 151 Poslovnika Skupštine, ovaj zakon donese po skraćenom postupku.

Takođe, iz istih razloga Vlada predlaže da Zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", i da se primjenjuje od 1. januara 2014. godine.

V Obrazloženje osnovnih pravnih instituta

Član 1 - Navedenom odredbom predlaže se ukidanje obaveze obračunavanja i plaćanja takse na tarifno brojilo. Ovo stoga što se prema važećem zakonskom rješenju taksa na tarifno brojilo ne plaća za primarne stambene objekte kao i ukoliko se radi o objektima u kojima stanuju socijalno ugrožene kategorije stanovništva, kao i činjenici da se radi o egzistencijalnoj potrebi stanovništva.

Član 2 – Navedenom odredbom predlaže se da taksa na upotrebu elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima nakon 24 časa za period organizovanja kulturno zabavnog programa na otvorenom i zatvorenom prostoru, bude prihod jedinica lokalne samouprave, imajući u vidu da kontrolu obračunavanja i plaćanja navedene takse vrši poreski organ lokalne uprave.

Član 3 – Navedenom odredbom predlaže se da se taksa na karticu mobilne telefonije ("SIM kartica"), plaća u visini od 7% na ukupan iznos troškova iskazanih na računu za aktivnu postpejd SIM karticu, odnosno vrijednost utroška aktivne pripejd SIM kartice mjesečno, umjesto dosadašnjeg rješenja prema kome se navedena taksa plaćala u visini od 1 eura po aktivnoj sim kartici mjesečno. Takođe, odredbom navedenog člana predlaže se da se navedena taksa ne plaća ukoliko je ukupan iznos troškova iskazanih na računa, odnosno vrijednosti utroška, manji od 5 eura. Radi poređenja, ukoliko bi korisnik aktivne pripejd odnosno postpejd kartice izvršio potrošnju od 15 eura, njegova mjesečna obaveza iznosila bi oko 1 eura, što znači da bi za potrošnju od 5-15 eura plaćao manje nego što plaća prema dosadašnjem rješenju.

Član 4 - Navedenom odredbom predloženo je brisanje odredbi čl. 6, 7 i 8 koje se odnose na obavezu obračunavanja i plaćanja takse na tarifno brojilo, imajući u vidu činjenicu da se radi o egzistencijalnoj potrebi stanovništva. Naime, od plaćanja navedene takse, prema važećem zakonskom rješenju bili su oslobođeni vlasnici primarnih stambenih objekata i korisnici prava iz socijalne zaštite.

Čl. 5-7 - Navedenim odredbama predloženo je da se dosadašnje rješenje prema kome se taksa na upotrebu duvanskih proizvoda plaćala po m² prostora koji se koristi za upotrebu duvanskih proizvoda, izmijeni na način da se ista plaća po m² prostora u kome se obavlja ugostiteljska djelatnost, odnosno djelatnost u kojem se priprema i služi hrana, piće i napici.

Član 8 – Navedenom odredbom predlaže se da pored ostalog da vlasnik, odnosno korisnik ugostiteljskog objekta koji obračunava i plaća taksu na upotrebu dubanskih proizvoda u ugostiteljskim objektima, podnosi poreskom organu obračun nevedene

takse na propisanom obrascu, koji predstavlja dokaz da se taj objekat koristi za upotrebu duvanskih proizvoda.

Takođe, odredbama navedenog zakona predlaže se da vlasnik, odnosno korisnik ugostiteljskog objekta, koji objekat ne koristi za upotrebu duvanskih proizvoda, o tome obavijesti poreski organ, do 15. januara tekuće godine. U slučaju neobavješćavanja poreskog organa vlasnik ,odnosno korisnik tog objekta smatrao bi se obveznikom takse u smislu ovog zakona.

Čl. 9-12 Navedenim odredbama izvršena je tehnička korekcija u čl. 9,12,15,16 i 19 s obzirom da je došlo do prenumeracije tačaka u članu 1 osnovnog teksta zakona. Takođe, odredbama predloženog zakona izvršena je prenumeracija tačaka budući da je izvršeno brisanje odredbi koje se odnose na taksu na tarifno brojiilo.

Čl. 14-17 Navedenom odredbom data je mogućnost vlasnicima odnosno korisnicima ugostiteljskih objekata da se opredijele da li će se u tim objektima upotrebljavati duvanski proizvodi, stim da do 1. januara 2015. godine na opredijeljeni prostor plaćaju taksu u propisanom iznosu.

Takođe, citiranim odredbama predlaže se privremeni karakter kod primjene ovog zakona i to za period od dana stupanja na snagu do 1. januara 2015. godine.

V Finansijska sredstva koja je potrebno obezbijediti

u budžetu Crne Gore za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.



Crna Gora
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Broj: 03/1/2-2018/2

Podgorica, 22. XI 2013.

MINISTARSTVO FINANSIJA



Dopisom broj 04-14082/1 od 21. novembra 2013. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja** s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno **članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade**.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je saglasno s izjavom obrađivača propisa da ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.



**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA
A/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MF-IU/PZ/13/28
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Fees for Access to Certain Services of General Interest and for the Use of Tobacco Products and Electro –Acoustic Devices	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo finansija	
- Sektor/odsjek	Direktorat za poreski i carinski sistem	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Marina Perović, 020/245 508 marina.perovic@mif.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Jovica Petričević, 020/224 265 Jovica.petricevic@mif.gov.me Ružica Bajčeta, 020/225 013 ruzica.bajceta@mif.gov.me ;	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Poreska uprava	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Sporazum ne sadrži odredbu koja se odnosi na normativni sadržaj predloga propisa.		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
<input type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Nacionalnim programom za integraciju (NPI) odnosno Nacionalnim programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (NPA)		
- NPI/NPA za period	/	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	/	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		

b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
/	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja nije preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija
	
Datum: 21. novembar 2013. godine	Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLADENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrta/predloga propisa MF-TU/PZ/13/28	1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrta/predloga propisa na Vladi MF-IU/PZ/13/28	
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka	/	
3. Naziv nacrta/predloga propisa Crne Gore Na crnogorskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja	Na engleskom jeziku Proposal for the Law on Amendments to the Law on Fees for Access to Certain Services of General Interest and for the Use of Tobacco Products and Electro – Acoustic Devices	
4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije	a)	
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	b)	
	Odredba i tekst odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	
	Usklađenost odredbe nacrta/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Rok za postizanje potpune usklađenosti
	c)	d)
	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	e)

***PREGLED ODREDBI ZAKONA O TAKSAMA NA PRISTUP ODREĐENIM
USLUGAMA OD OPŠTEG INTERESA I ZA UPOTREBU DUVANSKIH PROIZVODA
I ELEKTROAKUSTIČNIH I AKUSTIČNIH UREĐAJA ČIJE SE IZMJENE
PREDLAŽU***

Član 2

Takse iz člana 1 ovog zakona prihod su budžeta Crne Gore.

Član 4

Visina takse iz člana 1 stav 2 tačka 1 ovog zakona iznosi 1 euro po aktivnoj SIM kartici mjesečno.

Taksa iz stava 1 ovog člana ne ulazi u osnovicu za obračun poreza na dodatu vrijednost (u daljem tekstu:PDV).

Taksa na kablovski priključak

Član 9

Taksa iz člana 1 stav 2 tačka 3 ovog zakona plaća se na kablovski priključak.

Taksa za upotrebu duvanskih proizvoda u ugostiteljskim objektima

Član 12

Taksa iz člana 1 stav 2 tačka 4 ovog zakona plaća se po m2 prostora koji se koristi za upotrebu duvanskih proizvoda.

Član 13

Taksa iz člana 12 ovog zakona iznosi 1 euro po m2 prostora koji se koristi za upotrebu duvanskih proizvoda, mjesečno.

Obaveza obračunavanja i plaćanja

Član 14

Visinu takse iz člana 13 ovog zakona obračunava i plaća vlasnik, odnosno korisnik prostora koji se koristi za upotrebu duvanskih proizvoda.

Vlasnik, odnosno korisnik ugostiteljskog prostora, prije otpočinjanja korišćenja prostora za upotrebu duvanskih proizvoda u ugostiteljskom objektu dužan je da podnese obračun takse iz člana 13 ovog zakona na propisanom obrascu, za period od 1. januara do 31. decembra tekuće godine, organu uprave nadležnom za poslove naplate poreza (u daljem tekstu: poreski organ).

Poreski organ, na osnovu primljenog obrasca iz stava 2 ovog člana, upisuje vlasnika odnosno korisnika ugostiteljskog objekta u evidenciju obveznika takse za upotrebu duvanskih proizvoda u ugostiteljskom objektu.

Obračun iz stava 2 ovog člana, koji je ovjeren od strane poreskog organa, predstavlja dokaz da se ugostiteljski objekat koristi kao prostor za upotrebu duvanskih proizvoda.

Obrazac iz stava 2 ovog člana, podnosi se do 15-tog januara godine za koju se vrši obračun.

Uz obrazac iz stava 2 ovog člana podnosi se i dokaz o kvadraturi ugostiteljskog prostora, posjedovni list ili odobrenje za rad od nadležnog organa lokalne uprave.

Obveznik iz stava 1 ovog člana plaća taksu iz člana 13 ovog zakona, do kraja narednog mjeseca, za prethodni kvartal.

Taksa na upotrebu elektroakustičnih i akustičnih uređaja

Član 15

Taksa iz člana 1 stav 2 tačka 5 ovog zakona plaća se po m² prostora koji se koristi za upotrebu elektroakustičnih i akustičnih uređaja.

Visina takse

Član 16

Visina takse iz člana 1 stav 2 tačka 5 ovog zakona iznosi 1 eura po m² prostora koji se koristi za upotrebu elektroakustičnih i akustičnih uređaja.

Član 18

Oblik i sadržinu obrazaca iz čl.5,8 i 11, člana 14 stav 2 i člana 17 stav 3 ovog zakona propisuje Ministarstvo.

Obveznici takse obrasce iz stava 1 ovog člana dostavljaju poreskom organu do kraja mjeseca za prethodni mjesec.

Član 19

Kontrola

Kontrolu obračunavanja i plaćanja takse vrši poreski organ, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak.

Izuzetno od stava 1 ovog člana kontrolu obračunavanja i plaćanja takse iz člana 1 stav 2 tačka 5 ovog zakon vrši nadležni organ lokalne uprave.

Na odnose koji nijesu uređeni ovim zakonom shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje poreski postupak.

Član 24

Na vlasnike odnosno korisnike ugostiteljskih objekata koji, u smislu člana 14 ovog zakona evidentiraju objekte u kojima se upotrebljavaju duvanski proizvodi, ne primjenjuju se, do 1. januara 2014. godine, odredbe Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda ("Službeni list RCG", broj 52/04 i „Službeni list CG", broj 32/11), koje se odnose na zabranu pušenja u javnom prostoru iz člana 4 stav 2 tačka 3 tog zakona.

Od dana početka primjene ovog zakona do 1. januara 2014.godine neće se primjenjivati odredbe člana 6 st. 3, 4 i 5 Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Službeni list CG", broj 28/11), na ugostiteljske objekte koji su evidentirani kao objekti u kojima je dozvoljena upotreba elektroakustičnih i akustičnih uređaja nakon 24 časa za vrijeme održavanja kulturno zabavnog prostra na otvorenom i zatvorenom prostoru.

Član 25

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od isteka roka od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona do 1. januara 2014. godine.